

E tlhabolotswe e
bile e tsamaelana le
CAPS



Lebitso:



SESOTho
GRADE R – BOOK 2
TERM 2
ISBN 978-1-4315-0706-1
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
13th Edition



9 781431 507061



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SESOTho
Buka
2
Kotara 2



Mofumahadi Angie Motshekga,
letona la Lafapha la Thuto ya
Motheo



Ngaka Reginah Mhaule,
Motlatso wa Letona la
Thuto ya Motheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsha mosebetsi wa ngwana wa Moafrika. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1. ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang, dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo. ke hona mona moo ba hlokang ho tshehetsha haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fihla Kereiting ya 1 le ho fetela dihlophenh tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlhla tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanelo ho utlwisa kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokoma hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moevelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanelo ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekghala sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hlokahala hore titjhere a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngwana le titjhere ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhere e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyehetsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a mothuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananelo ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhere o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.

Ho thusa motho



E ba le mosa!



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Sponsored by
OMO

SCAN HERE
or visit OMO.CO.ZA
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



Kereiti
ya

R

TSE KOPANENG

- Puo ya Lapeng
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo

B u k a

ya Mosebetsi

1	Ditho tsa kutlo	2
2	Lelapa leso	10
3	Lehae la heso.....	20
4	Polokehö	30
5	Boemo ba lehodimo	44


SESOTHO

Buka ya

2

kotara ya 2

Ditho tsa kutlo






Titjhere: Tekena

Letsatsi



Kgomaretsa dikgomaretsi moleng ka mong ka ho di nyalanya le ditho kutlo.

Kotara ya 2 - Beke ya 1-5





Etsa sedikadikwe ho modumo o lerata ho feta e meng.



I.3



Ke modumo ofe o utlwahalang qalong ya lentswe.

Kotara ya 2 - Beke ya 1-5

a



aneha



ala



alamā



ama



arola



apole

1.4






Etsa modumo ebe o a o hatellisa.

a



ahlama








1.5



Etsa sedikadikwe moleng ka mong ho dintho tse nne ebe o hatellisa nne.

Kotara ya 2 - Beke ya 1-5







1.6



Hatellisa ebe o tlotsa ka mmala.





Lelapa leso



Kotara ya 2 - Beke ya 1-5



Qoqa ka setshwantsho mme o kgomaretse dikgomaretsi.





Titjhere: Tekena

Letsatsi



2.I



Taka setshwantsho sa lelapa leno.

Kotara ya 2 - Bekesy a 1-5

12

Titjhere: Tekena

Letsatsi

I3

2.2



Ke modumo ofe o utlwahalang qalong ya lentswe.

e

Kotara ya 2 - Beke ya 1-5



epa



esele



ente



eiye






2.3

Etsa modumo ebe o a o hatellisa.

e



emere



Titjhere: Tekena















Letsatsi

2.4




Tlotso matheba ka mmala ebe o hatellisa nomoro
hoya ka palo ya dintho tse setswantshong.


Kotara ya 2 - Beke ya 1-5






Seha setshwantsho o nyalanye phazele.





2.6

Hatellisa o be o tlotsé ka mmala. Sebedisa dikgomaretsi ho etsa setshwantsho.



Titjhere: Tekena

Letsatsi




3

Lehae la heso




Kotara ya 2 – Belke ya 6-10

Qoqa ka setshwantsho ebe o kgomaretsa dikgomaretsi.





Lebitso la ka ke:



3.I



Qoqa o be o hlophise dintho ho ya ka moo di dulang teng.





Titjhere: Tekena

Letsatsi




Etsa sedikadikwe setshwantshong se nang le modumo o fapaneng le e meng.





3.3

Thusa bana ho fumana tsela e yang hae.




3.4



Qapodisa modumo o hatelletsweng ka bokgubedu.

Kotara ya 2 – Beke ya 6-10



bolo



topo



roto



okethopase



hoooho



onfolopo







Lebitso la ka ke:



26



Etsa modumo ebe o a o hatellisa.




3.6



Mamela ditaelo mme o kgomaretse dikgomaretsi .


Kotara ya 2 – Belke ya 6-10



3.7



Qetella lehlakore le leng la ntlo e be o tlotsa mmala .



4

Polokeho



Qoqa ka setshwantsho.






4.1




Hatellisa mme o tlotse ka mmala.



4.2



Qoqa, hatisellisa, tobetsa nomoro ya tshohanyetso.































Titjhere: Tekena

Letsatsi

Kotara ya 2 – Beke ya 6-10

4.3






Ostella paternone.




Taka dintho tse 5 ebe o hatisellisa nomoro ya 5.

	5
	5
	5
	5



4.5



Tshwaya tse ngata.



4.6



Etsa sedikadikwe setshwantshong se tshwanang le se ka lebokosong le qalang.



4.7



Bolela setshwantsho seo o se bonang, mme o hatelle modumo o qalang.





Bala, tlotsa matheba ka mmala o be o hatisellise nomoro.

 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	2
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	1
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	5
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	3
 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	4


4.9




Qapodisa modumo o hatellelletsweng ka bokgubedu.



zipi



tlhapi




perekisi



moriri



podि



patsi



Lebitso la ka ke:




4.IO










Etsa modumo ebe o a o hatellisa.

i



pidisi



Titjhere: Tekena



Letsatsi



4.II






Bala, hatella nomoro o e nyalanye le setshwantsho sa teng.







4.12






Hatella nomoro mme o take ditshwantsho ho ya ka nomoro.



5

Boemo ba lehodimo





5.I

Kotara ya 2 - Bekeye ya 6-10

		Mantaha
		Labobedi
		Laboraro
		Labone
		Labohlano




Kgomaretsa dikgomaretsi tsa Letsatsi ka leng. Kgomaretsa sefahlého se bontshang maikutlo a hao.



5.2

Sebedisa mebalaya matheba ho tlotsa sekgele.



Titjhere: Tekena

Letsatsi



5.3



Tlotsa letsatsi kapa kgwedi ka mmala ho bontsha nako.



motsheare



bosiu

5.4



Seha tjhate, o kgomaretse lenaka e be o qoqa ka setshwantsho moo
lenaka le supileng.

Selemo



Lehlabula



Mariha



Hwetla





Seha tjhate, o kgomaretse lenaka e be o qoqa ka setshwantsho
moo lenaka le supileng.



5.5






Kgomaretsa dikgomaretsi o di nyalanye le dihla tsa selemo.



5.6



Tlotsa ka mmala e be o a kgomaretsa.




5.7



Seha manaka o a kgomaretse ho ya ka tatellano ya nomoro.

2			3
1			4



Disehwa




Ditshwantsho tsa domino:

Seha dikarete meleng e kgaotsweng ebe o nyalanya dinomoro le ditshwantsho.

Phazele:

Sebedisa bokamorao ba setshwantsho sa domino ho bopa phazele. Ho a thusa ho aha foreimi pele.




Dikarete tse nyalanywang:

Seha dikarete meleng e kgaotsweng ebe o nyalanya dikarete le diboloko tse ka leqepheng la 14.

Papadi ya boikgopotso:

Kopakopanya dikarete ebe o di paka di shebile fatshe. Ebe o fetola tse pedi ka nako ho bona hore di ya nyalana, ha di nyalane dibeha ka thoko. Ha di sa nyalane di kgutlisetse dipakeng. Sheba o bone moo o di kentseng teng. Motho wa pele wa ho fumana tsohle tse nyalaneng ke mohlodi. O ka bapala le "snap" ka dikarete tsena.



Di buka tsa ho bala:

Latela ditaelo ho iketsetsa buka e sehwang. Nka buka eo o e entseng ho ya hae ho lo e balla metswalle le methaka.



DINTHO TSE SEHWANG



Ha re sebetseng

Seha leqephe meleng e kgaotsweng ebe o e kgomaretse
ho etsa pokotho ya polokeho. Kenya disehwa tsohle tsa
hao hore di se lahlehe.

DIMANAMISWA


DIMANAMISWA

DIMANAMISWA



DIMANAMISWA



4



1



2






4

5




3




2

5



3





11

12

13

14

15

16

17

18


19

20

SESOTHO p 6, l.3




a b c d e f g h i j k l m






n o p q r s t u v w x y z



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Re a ja.

Re ja aese kerime.

4

5





Nom sa le Ann.

Ann o na le dilemo
tse b.

8

1





Re a palama.

Re a bala.

6

3



Katse ya ka.

Re a bapala.


2

7






STICKERS

GRADE R BOOK2



22-23







44-45



46



51







28



||



33



15

